

Version Phonétique

Les v se prononcent à mi chemin entre V et B ; AE est entre le A et le E ; S se prononce S, Z se prononce Z ; O est un o très ouvert

Prèn lou porta bouts
Cap a gòch, C'ap a drèt
Prèn lou porta bouts
Sin vèrgònia calandrèt
L'alèn é lou jòc
Estacats aou hhoum do pòts
Patchic é patchòc
Dèou koustat dé santa cròts

Prèn lou porta-bouts
Per_ana cerca paratgé
Canto porta bouts
Per anar_aous empoun d'atgé
Sus lo caminaou
De l'arruo ta la hhoun
Counto comunaou
De l'arri(u) dinca l'èmpoun

Si ana dab la vézina
Dansa coumbia campesina,
L'aranèz_uno latina
Parlo gascoun_alegriia
Minoritats en barray(ae)
A boc(ae) de noueitz_array(ae)
Kouan las vit(ae)s s'akabay(ae)
Ahhim de kalious parpay(ae)n

Esperanza

l'Aranesa

Marc Perrone (musique)/ André Minvielle (Paroles) 1998, album Canto!

Pren lo pòrta-votz
Cap a gaucha cap a drete,
Pren lo pòrta-votz
Shens vergonha calandreta.
L'alèn e lo jòc
Estacats au hons deu potz
Patchic e patchòc
Deu costat de Santa Crotz.

Pren lo pòrta-votz
Per anar cercar paratge
Canta au pòrta-votz
Per anar aus emponts d'atge
Sus los caminaus
De l'arrua tà la hont
Contes comunaus
De l'arriu dinc a l'empont.

Soi anat dab la vesina
Dançar cumbia campesina
L'aranesa una latina
Parla gascon alegria...
Minoritats en barralhas
A boca de nueit arrajan
Quan las vitas s'acabalhan
A hum de calhaus parpalhan.